


D.O.O. "BATARA"
Broj 041411
Podgorica, 14.04. 2022 god

UGOVOR O NABAVCI ROBE 58/21-1

Ovjesna i spojna oprema za SKS

UGOVORNE STRANE



Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica

PIB: 03099873

PDV: 30/31-16162-1

Žiro racun: 535-15969-90 kod Prve Banke Crne Gore

koga zastupa:

Izvršni direktor

Vladimir Čadenović

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

"Batara" doo Podgorica

PIB: 02095521

Žiro racun:

510-433-02 kod Crnogorske Komercijalne banke

koga zastupa:

Izvršni direktor

Batrić Vuksanović

(u daljem tekstu: Isporučilac)

Na osnovu člana 69 i 149 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19), Tenderske dokumentacije br. 58/21 od 29.09.2021. godine, Okvirnog sporazuma br. 10-10-5445 od 22.02.2022. godine, Zahtjeva za dostavljanje ponuda br. 16253 od 07.03.2022. godine, Ponude Isporučioca "Batara" doo Podgorica br. 20070 od 14.03.2022. godine, Odluke o izboru najpovoljnije ponude br. 10-10-9305 od 22.03.2022. godine, zaključuje se:

UGOVOR O NABAVCI ROBE (58/21-1)

između:

1. Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, Ivana Milutinovića br. 12, PIB: 03099873; PDV: 30/31-16162-1; Žiro račun: 535-15969-90 kod Prve Banke Crne Gore; koga zastupa Izvršni direktor, Vladimir Čadenović, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

2. "Batara" doo Podgorica sa sjedištem u Podgorici, Slobodana Škerovića br 80; PIB: 02095521, Žiro račun: 510-433-02 kod Crnogorske Komercijalne banke; koga zastupa Izvršni direktor, Batrić Vuksanović, s druge strane (u daljem tekstu: Isporučilac).

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka robe za potrebe Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica – **Ovjesna i spojna oprema za SKS**. Ponuda Isporučioca i specifikacija integrisane su u odredbama ovog Ugovora.

Član 2.

Isporučilac se obavezuje da Naručiocu isporuči robu specificiranu članom 1 ovog Ugovora, a Naručilac se obavezuje da zvanično preuzme i plati Isporučiocu vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude br. 20070 od 14.03.2022. godine.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Ukupna cijena za robe iz člana 1 ovog Ugovora bez PDV-a iznosi **72.979,50 €**.

PDV iznosi **15.325,695 €**.

Ukupna cijena za robe iz člana 1 ovog Ugovora, sa PDV-om, iznosi **88.305,20 €**.

Jedinične i ukupna ponuđena cijena, način plaćanja i ostali uslovi iz Ponude su integrisani u odredbama ovog Ugovora.

U cijenu su uključeni troškovi za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranja prilikom transporta, troškovi carine, kao i troškovi istovara kod Naručioaca, što znači da padaju na teret Isporučioca.

Član 4.

Naručilac će ugovorenu cijenu platiti u roku od 60 dana, računajući od dana prijema fakture upućene prema Sektoru za komercijalne poslove, na adresu: Ivana Milutinovića br. 12 u Podgorici, sa naznakom za Bojana Tamindžija, šef Službe za praćenje realizacije nabavnih ugovora.

Sve uplate se vrše na žiro račun Isporučioca br. **510-433-02** kod Crnogorske Komercijalne banke.

ROK, MJESTO I NAČIN IZVRŠENJA UGOVORA

Član 5.

Isporučilac se obavezuje da će robe navedene u članu 1 ovog Ugovora isporučiti u roku od 20 dana računajući od dana zaključivanja ovog Ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora je Centralni magacin CEDIS-a doo Pogorica.

Po završetku kvalitativno-kuantitativne primopredaje ugovorene robe, ovlašćena lica Naručioca su obavezna da sačine zapisnik koji potpisuju predstavnici ugovornih strana. Datum isporuke robe je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrše ovlašćena lica Naručioca, na lokaciji isporuke, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Isporučioca.

Isporučilac garantuje da je ponudjena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Isporučilac garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki kvar ili izvrši zamjenu robe, koji nije posledica nepravilnog rukovanja naručioca.

Garantni rok za isporučenu robu iznosi 12 mjeseci od dana primopredaje iste.

Ako se prilikom primopredaje zapisnički utvrdi da roba koju je Isporučilac isporučio Naručiću ima nedostatke u kvalitetu ili količini, Isporučilac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi o svom trošku, u roku od tri dana od dana dobijanja reklamacije, otklonio uočene nedostatke istaknute od strane Naručioca. Nakon otklanjanja nedostataka, Isporučilac je dužan da preda robu na lokaciju Naručioca određenu članom 5 ovog Ugovora. Garantni rok miruje za vrijeme otklanjanja nedostataka, a u slučaju zamjene sva zamjenjena roba podliježe novom garantnom roku u naznačenom trajanju, počev od dana završetka zamjene.

Član 6.

Isporučilac će najmanje 3 dana prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno na email **natasa.adzic@cedis.me** dostaviti skeniranu, odnosno kopiju otpremnice za robu koja je predmet Ugovora. Tel. za kontakt **+382 67 246 919**.

Roba može biti dopremljena svakog radnog dana u radno vrijeme do 14 časova. Subotom i nedeljom isporuka može se vršiti samo uz prethodni dogovor Naručioca i Isporučioca.

Član 7.

Zvanična komunikacija u vezi sa pitanjima vezanim za tehnički dio realizacije Ugovora ostvarivaće se slanjem potpisanih i ovjerenih akata putem email-a ili fax-a. Osobe za komunikaciju su:

Za Isporučioca:
Batrić Vuksanović
Tel: 020 620 494
e-mail: bataradoo@gmail.com

Za Naručioca:
Miljan Raičević
Tel: +382 67 641 993
e-mail: miljan.raicevic@cedis.me

Zvaničnu komunikaciju u vezi sa finansijskim pitanjima vezanim za realizaciju Ugovora ostvarivaće se putem email komunikacije. Osobe za komunikaciju su:

Za Isporučioca:
Batrić Vuksanović
Tel: 020 620 494
e-mail: bataradoo@gmail.com

Za Naručioca:
Nataša Adžić
Tel: +382 67 246 919
e-mail: natasa.adzic@cedis.me

Ugovorne strane se obavezuju da pravovremeno obavijeste drugu stranu u slučaju promjene podataka osoba za komunikaciju, a najkasnije 7 dana od nastanka promjene.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 8.

Isporučilac se obavezuje:

- Da navedene robe isporuči u svemu prema ponudi br. 20070 od 14.03.2022. godine;
- Da odmah, po zahtjevu Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;
- Da robe koje su predmet ovog Ugovora isporuči stručno, kvalitetno i sa pažnjom dobrog privrednika;
- Da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom lica koje vrše isporuku robe;
- Da dostavi Naručiocu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla i garanciju za otklanjanje nedostataka;
- zajedno sa Naručiocem sačini, potpiše i ovjeri zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom preuzimanju robe koja je predmet nabavke.

Član 9.

Naručilac se obavezuje:

- Da obezbijedi potrebne uslove za primopredaju ugovorene robe;
- Da vrši kontrolu kvaliteta isporučene robe neposredno preko svog predstavnika ili preko ovlašćenog predstavnika i prisustvuje primopredaji iste;
- Da obezbijedi Isporučiocu pravo pristupa lokaciji predviđenoj za isporuku robe;
- Da izvrši prijem robe;
- Da Isporučiocu izvrši plaćanje za isporučenu robu na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom.

Član 10.

Isporučilac će postupiti po primjedbama Naručioca bez posebne naknade, ukoliko takve primjedbe ne predstavljaju promjenu ugovorenog obima posla.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u izvršenju posla pisanim putem pozove Isporučioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Isporučilac ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac može angažovati treće lice na teret Isporučioca.

POTVRDA O IZVRŠENJU UGOVORA

Član 11.

Izvršavanje ugovornih obaveza Isporučioca se smatra završenim kada Naručilac i Isporučilac potpišu Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu i u kojem je naveden datum isporuke ugovorene robe (datum izvršenja ugovora).

Ugovorne strane su saglasne da se isključivo Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu smatra dokumentom kojim Naručilac prihvata izvršenje ugovornih obaveza od strane Izvršioca. Po izdavanju Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu, Naručilac preuzima punu odgovornost za bezbjednost isporučene robe.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 12.

Naručilac će obrazovati Komisiju za prijem robe. Komisija naručioca je dužna da prilikom primopredaje pregleda robu u pogledu kakvoće i kvantiteta i da svoje primjedbe o vidljivim nedostacima pisanim putem odmah saopšti isporučiocu i konstatuje u zapisnik. Ako se nakon primopredaje robe konstatuje da je roba imala neki nedostak koji se nije mogao otkriti prilikom pregleda ("skrivena mane"), Naručilac je dužan da o tom nedostatku pisanim putem (putem prigovora) obavijesti Isporučioca u roku od 8 dana od dana kada je otkrio nedostatak. Isporučilac je dužan da u roku od 8 dana od prijema prigovora pismeno obavijesti Naručioca o ishodu reklamacije. Naručilac koji je stavio prigovor isporučiocu ima pravo da od isporučioca traži da otkloni nedostatak skrivenu manu o svom trošku ako su mane otklonjive odnosno da traži od isporučioca da mu isporuči nove količine bez nedostataka o svom trošku.

BANKARSKE GARANCIJE

Član 13.

Isporučilac je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu:

garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora tj. **8.830,52 €** sa rokom važenja najmanje 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora. U slučaju potrebe naručilac ima pravo da traži produženje garancije. Naručilac je ovlašćen da garanciju za dobro izvršenje posla, naplati u cjelosti u slučaju da Isporučilac ne ispuni bilo koju obavezu predviđenu ovim ugovorom i u slučaju jednostranog raskida ugovora. Ako se za vrijeme trajanja ugovora promijene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze ili druge okolnosti koje onemogućavaju izvršenje ugovorenih obaveza, važnost garancije se mora produžiti. Troškove produženja bankarske garancije snosi Isporučilac.

Isporučile je dužan da najkasnije 24 (dvadesetčetiri) sata prije isticanja roka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora naručiocu preda:

garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 10% Ugovorene cijene tj **8.830,52 €** sa rokom važenja 30 dana dužim od garantnog roka. Naručilac je ovlašten da u cjelosti naplati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu, u slučaju da isporučilac ne ispunji svoje obaveze u garantnom roku. Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz Ugovora, vrati Isporučiocu garancije.

UGOVORNA KAZNA

Član 14.

Ako Isporučilac zakasni sa isporukom robe svojom krivicom, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorne kazne, penale 2 ‰ (dva promila) od ugovorene cijene robe za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka za isporuku robe. Visina ugovorne kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene za isporuku robe koja je predmet ovog Ugovora.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Isporučiocu po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Isporučilac dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašten da ih naplati – odbije na teret potraživanja Isporučića za isporučenu robu koja je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog potraživanja Isporučića od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati – odbijanju, dužan obavijestiti Isporučića.

Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Isporučića obaveze da u cjelosti završi isporuku ugovorene robe. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka isporuke ugovorene robe u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Isporučilac dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

RASKID UGOVORA

Član 15.

Naručilac ima pravo da raskine ovaj Ugovor u slučaju da Isporučilac:

- a) Ne dostavi Garanciju za dobro izvršenje posla i garanciju za otklanjanje nedostataka u roku definisanim članom 13 ovog Ugovora.
- b) Ne postupi po zahtjevu Naručioca za otklanjanje nedostataka i ne otkloni iste u roku predviđenom članom 5 ovog Ugovora;
- c) U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog Ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz Ponude Isporučića br. 20070 od 14.03.2022. godine;
- d) Na bilo koji način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
- e) Neopravdano ne pristupi poslovima u cilju isporuke ugovorene robe;
- f) Obavijesti Naručioca podnošenjem saopštenja o novonastaloj finansijskoj situaciji iz kojeg Naručilac može da objektivno zaključi da Isporučilac neće moći da izvrši svoje ugovorne obaveze ili ako Isporučilac ne podnese takvo saopštenje, a Naručilac u svakom slučaju

donese objektivni zaključak da Isporučilac neće moći da izvrši svoje ugovorne obaveze zbog finansijske situacije Izvršioca;

- g) Ode pod stečaj ili postane nesolventan, bude likvidiran, bude sekvestriran, napravi poravnanje sa svojim povjeriocima, ili posluje pod stečajnom upravom u korist povjerilaca ili u slučaju bilo kog dela ili događaja koji (po mjerodavnom pravu) proizvodi dejstvo koje je slično dejstvu pomenutih dijela ili događaja;
- h) Pređa ili ponudi (neposredno ili posredno) nekom licu mito, poklon, napojnicu, proviziju ili neku drugu stvar od vrijednosti kao podsticaj ili nagradu:
 - a) Za činjenje ili nečinjenje u vezi Ugovora,
 - b) Za favorizovanje ili nefavorizovanje nekog lica u vezi Ugovora
 - c) Ili ako bilo koji Isporučiočev službenik, zastupnik ili neko drugo lice pređa ili ponudi (neposredno ili posredno) bilo kom licu bilo koji pomenuti podsticaj ili nagradu.

U slučaju takvih događaja ili okolnosti, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor sa najmanje 15-dnevnim otkaznim rokom ukoliko Isporučilac ne sanira takve događaje ili okolnosti u otkaznom roku.

Po raskidu Ugovora, Naručilac može da aktivira garanciju za dobro izvršenje posla.

Član 16.

Isporučilac ima pravo da raskine Ugovor ako:

- a) Naručilac u bitnoj mjeri ne izvršava svoje ugovorne obaveze vezano za plaćanje za isporučenu robu;
- b) Duža obustava posla utiče na cjelokupne ugovorene obaveze bez krivice Isporučioca;
- c) Naručilac ode pod stečaj ili postane nesolventan, bude likvidiran, bude sekvestriran, napravi poravnanje sa svojim povjeriocima, ili posluje pod stečajnom upravom u korist povjerilaca ili u slučaju bilo kog dijela ili događaja koji (po mjerodavnom pravu) proizvodi dejstvo koje je slično dejstvu pomenutih dijela ili događaja.

U svakom od ovih slučajeva, Isporučilac ima pravo da raskine Ugovor sa otkaznim rokom od 15 dana, ukoliko Naručilac ne sanira događaj ili okolnosti u roku od pomenutih 15 dana. Međutim u slučaju pod (c) ima pravo na trenutni raskid Ugovora.

Član 17.

Ugovorna strana koja je skrivila raskid ugovora, dužna je da nadoknadi drugoj strani štetu koja joj je zbog neispunjenja ugovora pričinjena.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 18.

Ukoliko u toku važnosti ovog Ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

ANTIKORUPTIVNA KLAUZULA

Član 19.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bila koja koruptivna radnja u toku realizacije Ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim.

PRIMJENA PROPISA

Član 20.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 21.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

PRIMJERC I UGOVORA

Član 22.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Isporučiocu, a 2 (dva) primjerka ostaju Naručiocu.

ISPORUČILAC

Izvršni direktor

Batrić Vuksanović



NARUČILAC

Izvršni direktor

Vladimir Čadenović



du
BK
MK

PREGLED PONUDE #20070

1 OSNOVNI PODACI O PONUDI

Datum i vrijeme podnošenja	14.03.2022. 09:08
Status ponude	Podnijeta
Ponuda/prijava se podnosi kao	Samostalna ponuda

2 PODACI O PODNOSIOCU

Naziv	DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "BATARA" D.O.O. PODGORICA
PIB	02095521
Država	Crna Gora
Grad	Podgorica
E-mail	bataradoo@gmail.com

3 PODACI O JAVNOJ NABAVCI

Naziv naručioca	CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM DOO
Šifra postupka	16253
Opis predmeta javne nabavke	58/21-1 Nabavka ovjesne opreme i spojnog materijala
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Poziv po osnovu okvirnog sporazuma
Vrsta faze	Poziv za nadmetanje

4 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTEJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Odgovor / napomena	Eksplicitna / Utvrđena vrijednost
Način plaćanja je: virmanski.	Način plaćanja je: virmanski.	-
Rok plaćanja je: roku od 60 (šezdeset) dana računajući od dana ispostavljanja fakture/situacije za izvedene radove prema CEDIS d.o.o. Podgorica – Sektor za komercijalne poslove (n/r Bojana Tamindžija, dipl. ecc.) adresa Ivana Milutinovića br. 12, na žiro račun Izvođača.	Rok plaćanja je: roku od 60 (šezdeset) dana računajući od dana ispostavljanja fakture/situacije za izvedene radove prema CEDIS d.o.o. Podgorica – Sektor za komercijalne poslove (n/r Bojana Tamindžija, dipl. ecc.) adresa Ivana Milutinovića br. 12, na žiro račun Izvođača.	-
Rok isporuke po pojedinačnim ugovorima je 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja pojedinačnog Ugovora.	Rok isporuke po pojedinačnim ugovorima je 20 kalendarskih dana od dana potpisivanja pojedinačnog Ugovora.	-
Mjesto izvršenja ugovora je Centralni magacin CEDIS DOO Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora je Centralni magacin CEDIS DOO Podgorica.	-
Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda.	-

5 FINANSIJSKI DIO

Procijenjena vrijednost nabavke: **73.000,00 EUR**

Ponuđena cijena bez PDV: **72.979,50 EUR**

Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici		
1	1	<p>Izolovane stezaljke sa probijanjem izolacije kod niskonaponskog samonosivog kablovskog snopa. Primjena kod presjeka: glavnog voda 16mm2 - 95 mm2, a odvojnog 4mm2 - 35 mm2 Na primjer kao stezaljke koda K 332 oznake LT CBS/CT 95 proizvodnje MICHAUD ili ekvivalent Standard: NF C 33-020</p>	1	<p>Izolovane stezaljke sa probijanjem izolacije kod niskonaponskog samonosivog kablovskog snopa. Primjena kod presjeka: glavnog voda 16mm2 - 95 mm2, a odvojnog 4mm2 - 35 mm2 Standard: NF C 33-020 Feman Jagodina</p>	10000,00 kom	1,65 EUI
2	2	<p>Izolovane stezaljke sa probijanjem izolacije kod niskonaponskog samonosivog kablovskog snopa. Primjena kod presjeka: glavnog voda 25mm2 - 95 mm2, a odvojnog 25mm2 - 95 mm2 Na primjer kao stezaljke koda K 365 oznake CDRS/CT 95-95 proizvodnje MICHAUD ili ekvivalent Standard: NF C 33-020</p>	2	<p>Izolovane stezaljke sa probijanjem izolacije kod niskonaponskog samonosivog kablovskog snopa. Primjena kod presjeka: glavnog voda 25mm2 - 95 mm2, a odvojnog 25mm2 - 95 mm2 Standard: NF C 33-020 P3X95 Tyco Electronics Simel SAS</p>	3000,00 kom	2,80 EUI

3	3	Stezaljke sa probijanjem izolacije provodnika za spajanje niskonaponskog samonosivog kablovskog snopa sa energetske kablom. Primjena za spajanje: niskonaponskog samonosivog kablovskog snopa presjeka 25mm ² - 120 mm ² , i energetske kablom presjeka jedne žile 25mm ² - 240 mm ² Na primjer kao stezaljke koda K 381 oznake CDRS/CT 25-120/120-240 sa kapom proizvodnje MICHAUD ili ekvivalent Standard: NF C 33-020	3	Stezaljke sa probijanjem izolacije provodnika za spajanje niskonaponskog samonosivog kablovskog snopa sa energetske kablom. Primjena za spajanje: niskonaponskog samonosivog kablovskog snopa presjeka 25mm ² - 120 mm ² , i energetske kablom presjeka jedne žile 120mm ² - 240 mm ² Standard: NF C 33-020 DZ6 UL-F Tyco Electronics Simel SAS	50,00 kom	5,82 EUF
4	4	Čelična obujmica za vješanje SKS na stubu sa 4 kuke prečnika 130-150mm, kao npr. proizvođača "Feman" Jagodina ili ekvivalent.	4	Čelična obujmica za vješanje SKS na stubu sa 4 kuke prečnika 130-150mm, Plamen Indija.	1350,00 kom	7,19 EUF
5	5	Čelična obujmica za vješanje SKS na stubu sa 4 kuke prečnika 150-170, kao npr. proizvođača "Feman" Jagodina ili ekvivalent.	5	Čelična obujmica za vješanje SKS na stubu sa 4 kuke prečnika 140-170, Marel Krusevac	500,00 kom	7,19 EUF

6	6	Čelična obujmica za vješanje SKS na stubu sa 4 kuke prečnika 170-200, kao npr. proizvođača "Feman" Jagodina ili ekvivalent.	6	Čelična obujmica za vješanje SKS na stubu sa 4 kuke prečnika 170-200, Marel Krusevac	250,00 kom	7,21 EUJ
7	7	Čelična obujmica za vješanje SKS na stubu sa 4 kuke prečnika 200-250, kao npr. proizvođača "Feman" Jagodina ili ekvivalent.	7	Čelična obujmica za vješanje SKS na stubu sa 4 kuke prečnika 200-250, Feman Jagodina	1000,00 kom	7,21 EUJ
8	8	Čelična obujmica za vješanje SKS na stubu sa 4 kuke prečnika 250-300, kao npr. proizvođača "Feman" Jagodina ili ekvivalent.	8	Čelična obujmica za vješanje SKS na stubu sa 4 kuke prečnika 250-300, Feman Jagodina	50,00 kom	7,21 EUJ
9	9	Zatezna stezaljka ovješena NN SKS (54-71.5 mm ²) minimalne prekidne sile 15 kN, kao npr. proizvođača "Feman" Jagodina ili ekvivalent.	9	Zatezna stezaljka ovješena NN SKS (54-71.5 mm ²) minimalne prekidne sile 15 kN, Marel Krusevac	2000,00 kom	3,63 EUJ
10	10	Nosna stezaljka ovješena NN SKS (54-71.5 mm ²) minimalne prekidne sile 5kN, kao npr. proizvođača "Feman" Jagodina ili ekvivalent.	10	Nosna stezaljka ovješena NN SKS (54-71.5 mm ²) minimalne prekidne sile 5kN, Marel Krusevac	1500,00 kom	1,70 EUJ

11	11	Stezaljka nosna za SKS 4x16mm2	11	25,00 kom	1,16 EUI
12	12	Al konzola za ovješeneje niskonaponskog samonosivog kablovskog snopa -prekidna sila u horizontalnom smjeru: 15 kN -prekidna sila u vertikalnom smjeru: 5 kN Kao npr. tip CS 1500F proizvođača "Feman" Jagodina ili ekvivalent	12 Al konzola za ovješeneje niskonaponskog samonosivog kablovskog snopa -prekidna sila u horizontalnom smjeru: 15 kN -prekidna sila u vertikalnom smjeru: 5 kN Plamen Indija	3000,00 kom	2,75 EUI
13	13	Dvostruki zavrtnanj sa navrtkom M 16x200/50	13 Dvostruki zavrtnanj sa navrtkom M 16x200/50 Feman jagodina	250,00 kom	1,31 EUI
14	14	Stezaljka za zatezno prihvatanje kućnog priključka izveden SKS 4x16mm ² , kao npr. proizvođača "Feman" Jagodina ili ekvivalent.	14 Stezaljka za zatezno prihvatanje kućnog priključka izveden SKS 4x16mm ² , Plamen Indija	3000,00 kom	1,12 EUI

15	19	Kablovske vezice 200/13; kao npr. FKV 200/13 "Feman" Jagodina ili ekvivalentan.	19	1500,00 kom	0,20 EUI
16	22	Strujne stezaljke 16-35/2 mm ² , kao npr. proizvođača "Feman" Jagodina kat br. 3716352 ili ekvivalent.	22	150,00 kom	1,68 EUI
17	23	Univerzalna odvojna stezaljka Al Unimax 6-50 mm ² ; kao npr. proizvođača "Feman" Jagodina kat br. 2600650 ili ekvivalent.	23	1000,00 kom	0,92 EUI
18	24	Univerzalna odvojna stezaljka Al Unimax 10-95 mm ² ; kao npr. proizvođača "Feman" Jagodina kat br. 2601095 ili ekvivalent.	24	1000,00 kom	1,42 EUI
19	26	Kombinovana odvojna stezaljka Al-Cu 6-35 mm ² ; kao npr. proizvođača "Feman" Jagodina kat br. 3006351 ili ekvivalent.	26	500,00 kom	0,77 EUI

20	27	Kombinovana odvojna stezaljka Al-Cu 16-70 mm ² ; kao npr. proizvođača "Feman" Jagodina kat br. 3016702 ili ekvivalent.	Kombinovana odvojna stezaljka Al-Cu 16-70 mm ² ; Plamen Indija	50,00 kom	1,21 EUR
----	----	---	---	-----------	----------

6 POJAŠNENJE PONUDE

Nema unijetih pojašnjenja ponude.